

MINERALS COUNCIL  
SOUTH AFRICA

# COVID-19 E HARA RONA HA E TSAMAYE

Re tlameha ho ithuta ho phela le yona

Ho itshireletsa, rona le malapa a rona, le metse eo re dulang ho yona re tlameha ho hopola ho etsa dintho tseena:



Ho rwala dimaske tse kwahelang dinko le molomo ha re le dibakeng tsa batho bohle





Ho hlapa matsoho a rona ka dinako tsohle ka sesepe le ka metsi kapa sanitizer

Kwahela molomo wa rona le dinko tsa hao ka setsu kapa thishu ha re kgohlela kapa re thimola




Ho leka ho sielana sebaka sa bohole ba dimithara tse 1.5 ho isa ho tse 2 ho tloha bathong ba bang



Ho qoba dibaka tse nang le batho ba bangata

A re buleng difenstere ha re le ka tlung le ha re le sepalangweng haeba ho kgonahala



Iphe le ho neha bao o ba ratang mpho ya bophelo nakong ena ya mekete ya selemo

#MakingMiningMatter

